

## ***Las consonantas diferentas dau francés (2) :***

| Letra | Plaça                    |                        | Se pronóncia :                                                                                                     | Exemple :           |
|-------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| j*    | Pertot,                  |                        | - "y" en Bearn, Bigòrra e una partida de las Lanas.<br>- "j" alhors tirats quauques mòts.                          |                     |
| ch    | Pertot,                  |                        | - "ty" dens l'Oèst de la Gasconha.<br>- "tch" dens lo centre e l'Èst.<br>- "ch" dens l'Èst dau Bearn e la Bigòrra. |                     |
|       |                          |                        | per certans mòts, totjorn coma lo "ch" francés.                                                                    |                     |
| h     | Pertot,                  |                        | - aspirat sus la riba gaucha de Garona.<br>- pas (mut) a partir de la riba dreita de Garona.                       |                     |
| V     | Au començament d'un mòt, |                        | coma lo "b" francés.                                                                                               |                     |
|       | Entre duas vocalas,      |                        | - "b" dens una partida sud-oèst e sus a la periferia de la Gasconha.<br>- "w" coma dens "watt", alhors.            |                     |
|       | En fin de mòt,           |                        | coma lo "p" francés.                                                                                               |                     |
| X     | Precedit de a, o, u,     | Davant a, o, u,        | "ts" o "ss" au contact damb las autes parlars occitans ("ks" es un francisme tirats los mòs sabents).              | taxa                |
|       |                          | Davant e, è, i,        | "ts" ("ks" es un francisme tirats los mòs sabents).                                                                | taxi                |
|       |                          | Davant una consonanta, | "s".                                                                                                               |                     |
|       | Precedit de e, è, i,     | Davant a, o, u,        | "dz" o "ts" au contact damb las autes parlars occitans ("gz" es un francisme).                                     | examen<br>alexandre |
|       |                          | Davant e, è, i,        | "dz" ("gz" es un francisme).                                                                                       | exercici            |
|       |                          | Davant una consonanta, | "s".                                                                                                               | explicar            |
|       | Au començament,          |                        | "s" o "z" ("ts" a còps).                                                                                           | xavièr              |
|       | A la fin de mòt,         |                        | "ks" o "ts" segon los parçans.                                                                                     | asterix             |
|       |                          |                        |                                                                                                                    |                     |

\* En guardant sa prononciacion iniciala, lo j s'escruià g davant un "i" o "e".